

Tshivenda

Luta

3c

Tshibejani tsha Kulani



Majoni Jonas Zitha



Mibvumo (tsedzuluso)

dz, vh, kh, fh, zw, mb, ng, nd, tsh, th, sh, nḡ, ṭh, pfh, sw, bv, lw

Mubvumo muswa

ṅw (miṅwaha, ṅwedzi, muṅwe, vhaṅwe, ṅwana, ṅweṅwela)

Maipfhi a u vhalwa nga ṅowedzo (tsedzuluso)

nḡe, mme

Maipfhi a u vhalwa nga ṅowedzo

nthengela

mpfharele

Tshibejani tsha Kulani

Tshivengḡa

Luṭa 3C

ISBN: 978-1-77981-380-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Muṅwali: Majoni Jonas Zitha

Mutshanduli: Mpho Makwarela

Mufanyisi: Moses Dhladhla

Nyolo na kudzudzanyele: Rock Bottom Graphic & Design

Nzuzanyo ya khaṅiso ya u thoma 2023.

Tshibelani tsha Kulani



Majoni Jonas Zitha



Kulani na Risuna vho vha vhe dzikhonani dza minwaha yo no fana. Vho bebiwa nga duvha lithihi. Vho vha vha tshi khou pembelela duvha lavho la mabebo tshikoloni khathihi.

Kulani o ri, “Ndi swika lini hayani uri ndi vule tshifhiwa tshanga!”

“Na nne!” ho amba Risuna.

Duvha li tevhelaho Kulani na Risuna vho vha vha tshi khou tamba phakhani.

“Mme aṅu vho ni rengela mini nga duvha laṅu la mabebo?” ho vhudzisa Kulani.





“Vho nthengela baisigira. Ndi zwe nda vha ndi tshi khou ʒoda. No rengeliwa mini?” ho vhudzisa Risuna.

“Vho nthengela tshibelani,” ho amba Kulani.

“Tshibelani! Tshibelani ndi tsha vhaaluwa, a si tsha vhana!” ho amba Risuna nga ndila i si yavhudi.





“Vhana navho vha a tshina. Mme anga vha ri ri tea u aluwa ri tshi ita ndowendowe ya mutshino wa tshibelani,” ho amba Kulani.

Risuna o sea a ǀtutshela.

Nga n̄wedzi wa Khubvumedzi nga d̄uvha la vhufa la lushaka. Muñwe na muñwe o swika holoni ya tshitshavha o nakelela.

Risuna o vha o t̄ungufhala ngauri ilo d̄uvha o vha a songo ambara tshibelani ngeno vhañwe vho ambara.





Risuna o vhona Kulani.

“Ni mpfharele u sea tshifhiwa tshaṅu.
Tshibeḽani tshaṅu tsho naka. Ndo ṽungufhala
ngauri a thi na,” ho amba Risuna.

“Ndi khou ʔoda u ya hayani,” ho amba Risuna o ʔungufhala.

“Imani. Ni songo ʔuwa, Risuna. Iḡani ni vhone ndi tshi tshina!” ho amba Kulani.





Risuna o tšalela musi Kulani a tshi khou tshina ngomu ha tshibelelani tshawe.

O vha a tshi khou dihudzesa nga khonani yawe.

Kulani o tangedza pfufho ya vhulungu ha mukuloni ya u vha riwana o ambaraho lwa u nakesa!

Nga murahu, Kulani na Risuna vho ya hayani vhothe.





Duvha li tevhelaho, khonani mbili dzo vha dzi tshi khou tamba hafhu phakhani.

Risuna o ri, “Ndi a divha zwine nda khou ya u humbela nga divha langa la mabebo li tevhelaho!”

“Tshibelani!” hu amba Kulani, a tshi khou nweñwela. “Ri do kona u tshina rothe!”



Readers

Luḽa 1-2

- Donngi ya Khuliso
- Nunu na Bobi
- ḽiqowa!
- Muma, aḽama, pfhala!
- Zwivhuya u funa u kunakisa!
- Ngele na Ngudo vha a thusa
- A hu na maḽi
- Tshi a kona u fhufha?
- Mulilo!
- Mavhudzi mahulu
- ṽali na buvhi
- Muoli Marubini!
- Thuso o mangala!
- Baba vha ḽo vhuya lini?
- Phumu o takalaho!
- Mvulatshikolela!
- Thendo na Thiambi
- Kha ri vhulunge maḽi
- ṽhama o farakanea!
- Vha bulasini
- Ivhani na vhulenda, Thabelo
- Swobo ya u ḽifhelela
- Vhasidzana na mbudzi

Luḽa 3

- Badzhi yo shandukisiwaho
- Dzikhonani kha mitsho yoḽhe!
- A thi funi miroho!
- Mulimi Vho Vele na dziḽhoho
- Tshilidzi o huvhala
- Maḽi! Maḽi!
- Lufuno lwa malwelavanda
- Zwienda zwiswa zwa Pfhano
- Mathaiḽhai a Lwalwa
- Riphuluse o fara mbava!
- Muḽa u ḽhogomelaho
- Musengavhadzimu wa Farisani
- Mutevheḽhaḽu wa vhutshilo ha tshidula
- Vhulwadze ha dzinguluvhe
- U thetshela zwijiwa zwa Tshivenda
- Makumba o nyamalalaho a Vuvu
- Luḽamo lwa ḽwasundani lwo bveledzea
- Aḽivhaho na Aḽaho
- Moli na zwithuthubi
- Tshibeḽani tsha Kulani
- Maitele a Vhavenḽa
- Mukapu wa u ḽifha
- Mushonga wa u fhodza
- ḽotshi
- Vhuḽolo ha dzimbeu
- Muhumbulo wavhuḽi wa Tseisano
- Bola yo xelaho
- Wanga u ḽivha tshifhinga
- Ni ḽavhanyela mini, Wandeme?
- Ngweḽa i sa londi
- Mutambi makone
- Zwifhiwa

Luḽa 4-5

- Rinngi ya musuku
- Lwendo lwa u ya vhumalaphukha
- Muvhuya u londola mutakalo zwavhuḽi!
- Mulimisi o fariwa nga mala
- Soweto
- Tshaka dza zwiendedzi
- Mathoma maswa
- Ndifhedzo ya bulu
- Musidzana wa vhuḽali
- Zwo hulesa kha nḽe!
- Vhatukana vha vhuḽali
- Vhulwadze ha mukhushwane
- Murei wa khovhe
- Thaidzo ngadeni ya makhulu
- Vhusiku vhu si na khofhe
- ṽhangaḽhanganyo tshi sa ofhiho!
- Tshienda tshavhuḽi
- Muḽoro wa Sedzani



Ulwazi Lwethu yo lambedziwa nga Zenex Foundation nahone ndi thandela yo thomiwaho u itela u bvedzwa tshivhalo tsha bugu dza murole wa fhasi na vavhali vha vhalelaho u dhiphina vha nyambo dza Afrika na matheriala wa u tikedza vhadededzi. Iyi thandela yo livhiswa kha u funza na u tikedza vhagudiswa vha re kha Mutheo wa Fhasi u itela u khwinifhadza kuvhalele na kupfhesesele kwa luambo lwavho lwa hayani. Bugu dzo bvedzwa nga nyambo dza tshane dza Afrika nga u shumisana ha Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Zwishumiswa zwothe zwo bvedzwa sa “Zwishumiswa zwa Pfunzo zwo Vulelwaho” kana “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

